

# LA CÒRNAMUSA

## UN PRINCIPI PARTATJAT

Se tròban còrnamusas suus tres parçans estudiats. En espiar finament, sol lo principi ei comun empr'amor las lors diferéncias de fabricacion, de produccion deu son e de jòc son çaqueŀà importants.

### Coma funciona la còrnamusa ?

La còrnamusa qu'ei un instrument de vent. S'i tròba tostamps los medishs elements constitutius. Un sac sople e estanc (a l'origina, regde sovent de cuer), resèrva d'aire sus la quau son fixats au mensh dus canèths. Lo sac qu'ei caperat o pas per un teishut.

Un deus canèth serveish a balhar l'aire dins lo sac. Qu'ei generaument equipat d'ua sopapa qui empacha l'aire de tornar sortir deu sac peu medish camin. L'aire qu'ei balhat sia en bohar dab la boca, sia dab un bohet.

Lo o los autes canèths, alimentats per l'aire contengut dins lo sac, serveishen a la produccion deu son. Per har un son, son equipats d'espíulas simplas, com las clarinetas, o doblas, com l'autbòi. Aqueras espíulas sont fixadas au cap deu canèth qui se tròba dins lo sac, e son deu còp invisibles. Quan la pression d'aire sufeish au dihens deu sac, aqueras espíulas son botadas en vibration, e hèn cadua un son.

Los canèths sonors pòden produsir un son de hautor permanenta, e s'apèran bordons.

Pòden tanben hèr ua melodia obténguda en boçoar o desboçoar dab los dits traucs horats lo long d'aqueuth còr sonore. Son alavetz canèths melodics.

Las combinasons entre canèths melodics e canèths bordons a espíulas simplas o doblas son regde diversificadas seguent las èpocas e las societats qui utilizan la còrnamusa.

### D'on provénguen las còrnamusas ?

En l'estat actuau de las recèrcas, lo principi auré estat inventat dins las vaths de l'India 4000 ans ha aproximativament. Los Grècs, puish los Romans, deu temps de las lors expedicions, aurén tornat miar lo principi d'aqueuth instrument e l'auren utilizat e espadit (Neron per exemple en jogava). Atau, se tròban còrnamusas "istoricas", suu terrìtori de l'espandida de la romanizacion (Euròpa, Africa deu nòrd, Orient-Mejan).

Las còrnamusas semblan s'èster diversificadas a la fin de l'Edad Mejana. Aulhors sus la planeta, son arribadas mei tardivament dab los migrants (America, per exemple).

# ARTS

## MUSICA E DANÇA

# QUESTIONS

Quinas son las partidas "incontornables" tà aver ua còrnamusa ?

Bota sus ua carta de França las 11 còrnamusas differentas que seguishen :

Veuze  
Musette bressane  
Boha  
Biniou bras  
Musette du centre  
Musette

Musette Béchonnet  
Biniou kozh  
Bodega  
Chabrette  
Cabrette à soufflet

## ACTIVITATS

*En classa, en cantar boca barrada, hètz lo medish bordon, puish dus bordons, un a la quinta de l'aute dab l'ajuda deu professor de musica.*

*Fabrica ua espiula en partir de « palhas tà béver de plastic ».*



### Suu nòstres terròris.

En Escòcia, la mei coneishuda a l'ora d'ara, qu'ei aperada, en gaelic escocés, **Piob Mhòr**, qui significa Grana Còrnamusa (en anglés, qu'ei **Great Highlands Bagpipe** (Grana Còrnamusa de las Hautas Tèrras) de qui l'abreviacion **GHB** ei correntament emplegada). Qu'a un canèth de jòc (chanter) e tres bordons verticaus.

En Irlanda, la mei coneishuda au dia de uei s'apèra, en gaelic, **píb uilleann**, qui significa Grana Còrnamusa (en anglés, ei **Uillean Pipes**). L'aire qu'ei balhat per un bohet e un sistèmi regde perfecccionat de bordons activats per claus jogadas dab l'abansbraç, produseish un jòc regde elaborat.

En Gasconha, la mei coneishuda s'apèra la boha o còrnamusa de las lanas de Gasconha en francés. De petita talha, las dues partidas sonòras son dins la medisha pèça de boès. Mei qu'un bordon, qu'ei un canèth qui permet un accompanhament ritmicò-armonic. Un mistèri demòra : la sua proximitat dab còrnamusas eslovacas, çaqueŀà regde luenh geograficament.

Estoc regde jogada de las annadas 1850 a 1920. Lo darrèr musicaire tradicionau (Justin Jeanty Benquet) morishcòc en 1957, e la boha manquè desapareïscher. Dins las annadas 1970, musicaires l'an reviscolada e hèta evoluar. Uei, que coneish un ensenhamant, ua practica e ua difusion regde dinamics.

Suu terròri occitan, qu'existishen 7 varietats de còrnamusas : la boha, la bodega (o craba), la chabreta deu Lemosin, la chabreta deu Perigòrd, la cabreta, lo bot aranés, las musetas « nòrd-occitan ».

## LEXIC

**Bordon** : per ua còrnamusa, qu'ei un canèth sense trauc de jòc qui hè ua sola e medisha nota de contunh.

**Espiula** : sistèma sonore qui produseish le son per la vibration d'ua o de dues lenguetas, sovent de canavèra.

## FRISA CRONOLOGICA

2 000 av JC environ  
invencion deu principi de la còrnamusa.

1<sup>er</sup> siècle  
disseminacion deu principi de la còrnamusa dins lo monde romanic

XII<sup>au</sup> e après  
diversificacion de las còrnamusas

## MUSICA E DANÇA

# ARTS

